



# OSNOVE KONHOLOGIJE - 1

---

# 1. Terminologija

---

grč. κόγχη - školjka, ljuštura

lat. concha - školjka; grimiz; biser, bisernica; ljuštura

engl. conch - školjka; polukupola; uška



# Definicija konhologije


---

- Znanost o ljustkama mekušaca, grana malakologije
- KONHOLOŠKE KARAKTERISTIKE = morfologija ljustke

## 2. Pravilna orijentacija


---

Gastropoda - puževi



# Pravilna orijentacija

Gastropoda - puževi




Sifon – produžetak plašta kroz koji voda ulazi u plaštanu šupljinu; postoji kod nekih morskih vrsta puževa koji se ukopavaju u supstrat

### 3. Osnovni dijelovi kućice

---

- 1 – vrh (*apex*)
- 2 – zavojnica, svitak (*anfractus*)
- 3 – posljednji, tjelesni zavoj
- 4 – otvor, ušće (*apertura, peristom*)
- 5 – pupčano (umbilikalno) udubljenje ili pupak (*umbilicus*)
- 6 – šav (*sutura*)





# Osnovni dijelovi kućice

---

1 – **osne** (aksijalne,  
radijalne, transverzalne)  
**linije** (brazde, grebeni)  
(češće)

2 – **spiralne**  
(longitudinalne) **linije**  
(brazde, grebeni) (rjeđe)

3 – **brid (greben) zavoja**




# Osnovni dijelovi kućice

---

## 4 – vreteno (*columella*)

- ako se zavoji dotiču u osi spirale nastaje puna kolumela
- ako se zavoji ne dotiču nastaje šuplja kolumela koja s donje strane ima otvor-pupak (*umbilicus*)

## 5 – glavna os kućice (*axis conchae*), translacijska os



# Osnovni dijelovi kućice

---



Osne (transverzalne) linije  
(*Pomacea canaliculata*)



Maleatna površina  
(*P. canaliculata*)



Periostrakalne "dlake"  
(*Pomacea flagellata*)



Longitudinalne linije periostrakalnih  
dlaka (*P. flagellata*)

# Osnovni dijelovi kućice

---

Periostrakalne dlake




*Fusitriton oregonensis*

# Osnovni dijelovi kućice

---

kolumela



# Osnovni dijelovi kućice

---

Os savijanja (glavna os kućice):

- zamišljena linija oko koje kućica rotira kako raste
- normalno (u većine taksona) je potpuno ravna
- obično korespondira s kolumelom
- samo kod nekih je:
  - a) savijena (npr. por. Eulimidae)
  - b) "lutajuća" (npr. *Vermicularia*, Siliquariidae, Vermetidae)
  - c) "nestajuća" (npr. rani razvojni stadiji kod *Mugilus*, Muricidae)

# Osnovni dijelovi kućice

---

Savijena os



*Eulima (Balcis) grandis*



*Scalenostoma carinata*

# Osnovni dijelovi kućice

---

“Lutajuća” os



*Vermicularia knorrii*

“Nestajuća ” os





*Magilus antiquus*

# Osnovni dijelovi kućice

---

## OPERKULUM (operculum)


- **SPIRALNI**
  - **MULTISPIRALNI** (polygyrni):
    - puno linija u spirali
  - **PAUCISPIRALNI** (oligogyrni):
    - nekoliko linija u spirali
- **KONCENTRIČNI**



# Osnovni dijelovi kućice


---

Centralno smještena jezgra



npr. *Valvata*

Ekscentrično smještena jezgra



npr. *Viviparus*

# Osnovni dijelovi kućice

## OPERKULUM

---

Vrste operkuluma prema rastu i načinu zatvaranja ušća:

- 1.) **FLEXICLAUDENTNI** operkulum – ne raste kako raste životinja, elastičan, ne kalcificiran  
može biti:
  - a) multispiralni
  - b) paucispiralni
  
- 2.) **RIGICLAUDENTNI** operkulum - raste sa životinjom, dijelom kalcificiran  
može biti:
  - a) multispiralni
  - b) paucispiralni
  - c) koncentrični


# Osnovni dijelovi kućice

---

Multispiralni (*polygyrni*) operkulum



*Pollicaria* sp.



*Calliostoma* sp.

# Osnovni dijelovi kućice

---

Paucispiralni (*oligogyrni*) operkulum



*Turbo sarmaticus*

# Osnovni dijelovi kućice

---

## Koncentrični operkulum




*Bithynia tentaculata*



*Viviparus viviparus*

# 4. Osnovni biometrijski parametri

---



**$h$  – visina kućice**

**$d$  – širina kućice**

**$h_u$  – visina ušća**


**$d_u$  – širina ušća**

**$h_s$  – visina zavojnice**


**$h_{pz}$  – visina posljednjeg zavoja**

# Osnovni biometrijski parametri

Određivanje broja zavoja



visoka kućica



plosnata kućica



## 5. Vrste kućica

---

Prema omjeru visine i širine:

- I – plosnate kućice ( $\text{širina} > \text{visina}$ )
- II – visoke kućice ( $\text{visina} > \text{širina}$ )
- III – sferične ( $\text{visina} \approx \text{širina}$ )



# Vrste kućica

- vanjski oblik

---

## Prema obliku

- kućice slatkovodnih puževa:
  - Okruglasta
  - Valjkasta
  - Jajasta
  - Stožasta
  - Okruglasto napuhana
  - Tornjasta
  - Čunjasta
  - Igličasta
  - Štitasta
  - Kapičasta
  - Poluokruglasta
  - Pločasta
  - Valvatoidna

## Vrste kućica

---

- okruglasta



*Lithoglyphus naticoides*

# Vrste kućica

---

- valjkasta



*Bythinella bavarica*

# Vrste kućica

---

- jajasta



*Belgrandiella fuchi*

# Vrste kućica

---

- stožasta



*Emmericia patula*

## Vrste kućica

---

- okruglasto napuhana



*Lymnaea auricularia*

# Vrste kućica

---

- tornjasta



This picture is part of [www.mollbase.de](http://www.mollbase.de)  
© by Haus der Natur - Cismar

*Potamopyrgus antipodarum*

# Vrste kućica

---

- čunjasta




*Bithynia tentaculata*

## Vrste kućica

---

- igličasta



*Melanoides tuberculata*

# Vrste kućica

---

- štitasta



*Ferissia californica*

# Vrste kućica

---

- kapičasta



*Ancylus fluviatilis*

# Vrste kućica

---

- poluokruglasta



© Femorale

*Theodoxus danubialis*

# Vrste kućica

---

- pločasta



*Planorbarius corneus*

# Vrste kućica

---

- valvatoidna



*Valvata piscinalis*

# Vrste kućica

- prema zavojnici

---

Prema zavojnici:

1. Planispiralne kućice
2. Konispiralne kućice

**1. PLANISPIRALNE  
KUĆICE – zavojnica  
(anfractus) leži u  
jednoj ravnini**

*Gyraulus parvus*



# Vrste kućica

---

2. - KONISPIRALNE kućice - zavojnica  
uzdignuta



*Viviparus contectus*

# Vrste kućica

## - način savijanja


Glavni tipovi kućica s obzirom na način savijanja (tj. strofiju)

I. – **ANIZOSTROFNE** – nebilateralno simetrično savijene  
- svi recentni Gastropoda

- a) planispiralne
- b) konispiralne

II. – **IZOSTROFNE** - bilateralno simetrično savijene  
- *Nautilus*

- a) planispiralne




# Vrste kućica

---




*Nautilus* sp.



I. a) izostrofna planispiralna  
kućica

# Vrste kućica

---



II. a) anizostrofna  
planispiralna kućica



*Planorbis planorbis*

# Vrste kućica

---





*Melanoides tuberculata*



*Helix pomatia*



*Candidula sp.*



I.b) anizostrofne konispiralne  
kućice

# Vrste kućica

## - prema kiralnosti

---

Kiralnost (chiralnost) - smjer savijanja oko osi savijanja

Vrste kućica prema **kiralnosti**:

- 1) dekstrozne (normalno D; abnormalno L)(većina)
- 2) sinistrozne (normalno L; abnormalno D)
- 3) nepravilne (npr. *Opisthostoma*)
- 4) amfidromne ("amfidekstrozne") (npr. *Amphidromus*) (u populaciji se sasvim normalno javljaju i D i L primjerci)

# Vrste kućica

---



*Lymnaea stagnalis*

dekstrozna  
kućica


sinistrozna  
kućica



*Physella acuta*

# Vrste kućica

---



*Amphidromus* sp.

amfidromne kućice




nepravilna kućica  
*Opisthostoma* sp.

## 6. Ušće (apertura)

---


- 1 – parijetalni rub ušća
- 2 – palatalni rub ušća
- 3 – vanjski rub ušća (dio palatalnog ruba ušća)
- 4 – bazalni rub ušća (baza)
- 5 – kolumelarni rub ušća

*Cochlostoma elegans*



# Ušće

---



*Lymnaea auricularia*

# Ušće


---

Oblici ušća:


- 1) kružni (circularis)  
(*Cochlostoma*)



- 2) polukružni (semicircularis)  
(*Theodoxus*)



- 3) aurikulatni (*Lymnaea*)



# Ušće

---


Rub ušća:

I. – kontinuirani



*Valvata piscinalis*

II. – diskontinuirani



*Marisa cornuarietis*

# Praktični dio

---

## ○ VJEŽBA 1

- Određivanje puževa iz podrazreda  
**ORTHOGASTROPODA**
  - redovi: Neritopsina, Architaenioglossa, Neotaenioglossa i Ectobranchia
    - \* prema staroj sistematici vrste iz ovih redova pripadaju podrazredu **PROSOBRANCHIATA** - prednjoškržnjaci

## ○ VJEŽBA 2

- Određivanje puževa iz podrazreda  
**ORTHOGASTROPODA**
  - red Pulmonata – plućnjaci
    - \*prema staroj sistematici **PULMONATA** je podrazred